

PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE PRIČINJENE MOTORNIM VOZILIMA IZ OSNOVA ODGOVORNOSTI

PODACI O ŠTETNOM DOGAĐAJU – SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Datum nezgode _____ 20__ godine u _____ sati. Mjesto _____ Grad/Opština _____

 Ulica i broj (relacija) _____ Doba dana: Dan Noć

 Vremenski uslovi: Sunčano Kiša Snijeg Poledica Magla Grad Ostalo: _____

 Uzrok saobraćajne nezgode: Sudar Udar Iskliznuće Pješak Ostalo: _____

 Prijavljeno policiji: DA NE Policija koja je izvršila uviđaj _____

 Popunjen Evropski izvještaj: DA NE Fotografisano mjesto nezgode: DA NE

 Obavljen alko test vozača: DA NE Imena svjedoka: _____

PODACI O OŠTEĆENOM PREDMETU

 Vrsta oštećenog vozila: Putničko Teretno Priključno Autobus Motocikl Ostalo: _____

Marka vozila _____ Tip vozila _____ Regstarska oznaka _____

 Oštećeno vozilo je: Pokretno Nepokretno Osigurano kod _____ Broj polise _____

 Druga oštećenja: Zgrada/kuća Ograda Ostalo: _____

Mjesto gdje se može izvršiti pregled vozila _____ Telefon _____

Adresa zgrade/kuće, ostalo _____ Telefon _____

PODACI O VLASNIKU OŠTEĆENOG PREDMETA

Prezime i ime/naziv _____ JMB/JIB _____

Adresa/sjedište _____ Telefon _____

PODACI O VOZAČU KOJI JE UPRAVLJAO OŠTEĆENIM VOZILOM

Prezime i ime vozača _____ Mjesto _____

Ulica i broj _____ Telefon _____

PODACI O UČESNIKU KOJI JE PROUZROKOVAO ŠTETNI DOGAĐAJ

Marka vozila _____ Tip vozila _____ Regstarska oznaka _____

Osigurano kod _____ Prezime i ime vozača _____

PODACI O POVRIJEĐENIM LICIMA/PUTNICIMA

	Prezime i ime	Adresa	Telefon
1.			
2.			
3.			

